

## GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U RIJECI

U nizu kulturno prosvjetnih, naučnih i umjetničkih ustanova Galerija likovnih umjetnosti, smještena u 7 dvorena II.kata Doma kulture 'Vid Švalba' (Trg 43.Istarske divizije br. 1);- po svom specifičnom materijalu ~~u~~ se kojim zadire njezina kompetencija, po svojoj ulozi koju ona vrši ne smo u okviru grada Rijeke, no o i čitave oblasti Hrvatskog Primorja, Istre i Gorskog kotara (sakupljanje podataka o slikama i skulpturama, njihovo evidentiranje, fotografiranje kao i eventualni otkup) kao i oživljavanju kulturnog a napose likovnog života na Rijeci - po senu tome Galerija zauzima posebno mjesto. Raspon njezina djelovanja veoma je širok i raznolik a kreće se uvijek u okviru likovno-umjetničkih manifestacija preko prosvjetno-naučne djelatnosti do podizanja likovno-umjetničkog obrazovanja radnih ljudi i mladine. Konkretno: od sakupljanja, otkupljenja, čuvanja, proučavanja i izlaganja najvrijednijih umjetničkih ostvarenja kao i organiziranja pojedinačnih i kolektivnih izložbi do raznih naučno-popularnih predavanja i publicističkih radova u smislu približavanja likovne umjetnosti širem krugu ljudi.

Iako osnovana tek 1948 godine, a otvorena za javnost 1.maja 1949 Galerija se uz pomoć lokalnih i republičkih narodnih vlasti uspjela već u ovom kratkom razdoblju vidno afirmirati. Danas ona raspolazi sa preko 400 umjetnina, što slika, crteža i grafike, što skulptura, od čega je, nažalost, radi pomanjkanja prostora izloženo samo oko 130 slika i 20 skulptura jugočlavenskih umjetnika XIX. i XX. stoljeća. Tu su u prvom redu i najjače zastupana gotovo važnija imena hrvatskog umjetničkog života od Quiquerezu i Kendića preko Žukovca, Nedovića, Kraljevića, Kršinića do Koste Angelija Radovanića, Kurtića i najmlajdijih Stenčića, Dulčića i Đamonje.

Pored nekoliko nepoznatih autora 19. stoljeća, koji su u našoj umjetnosti toga razdoblja ostavili trag, - Vlaho Bukovac i Celestin Nedović - dvije centralne ličnosti hrvatskog slikarstva na prelomu stoljeća predstavljeni su: prvi, "Portretom dječaka", radjenom divizionističkom tehnikom a drugi detaljem velike kompozicije "Bakanal", koja se nalazi u modernoj galeriji u Zagrebu.

Uz njih dolaze imena predstavnika starije generacije: N.Či. Crnčić, naš najizrazitiji marinist i neumorni interpretator primorskog pejzaža

("Maestral") i N. Mačić, slikar idealiziranih motiva i tipova iz narodnog života ("Djevojka s kokoši ma"). Ovaj krug popunjava O. Ivezović svojim temama iz naše povijesti, historije i prirode iz svakidašnjeg narodnog života ("Interijski učenici u kuhinje"), Ferdo Quiquerez svojim realističkim portretom ("Portret dr. Ivana Csikos-Sessia") i njegova učenica Slavica Češković, najbolji akvarelistata ("Perzola"), te F. Kovačević ("Zimski pejzaž"). Uz Crnočića na se preuzeo zadatak da likovno obradi naš hrvatski životnik u svim njegovim varijacijama.

Tri značajna riječkog slikar tva, koje je bilo - u neke vrati punom cvatu - u polovini 19. stoljeća, su Albert Angelović, Franjo Kolombo i Ivan Simonetti, Svá su trojica studirala u Veneciji a nakon toga djelovala u Rijeci a povremeno i u Veneciji, portretirajući tadašnju društvenu i ekonomsku elitu. U riječkoj galeriji čuva se od Angelovića njegov "Autoportret", od Kolombe dva reprezentativna portreta grofova Naylatha i Almášia te niz slika i minijatura Simonettia najznačajnije umjetničke ličnosti riječkog XIX. stoljeća i ličnog prijatelja Jurja Strossmayera ("Portret Enrica Fischera", "Autoportret").

Na prelazu 19. i 20. stoljeća pojavili su se dva značajna imena poslavši ubrzo korifejima hrvatskog modernog likarstva, označivši mu put kojim je krenije iz njihove rane smrti krenulo. Bili su to Račić i Kraljević. Nasao <sup>galerija</sup> posjeduje, pored vanrednog gouachea ("Balerina"), jedan zaista interesantan autoportret Kraljevića, skiciran olovkom u jedan spomenar u čas u dobrog raspoloženju, koga je stvorila, - kako je sam Kraljević zapisao ispod crteža - "bakarska vodica u noći od 9 na 10 maja..."

Na njegove nastavljaju se noviji radovi njegovih školskih drugova C. Hermana ("Nagovaranje", "Urtva priroda"), V. Bećića ("Gljive") te Lj. Babića ("Moj sin")

Djelovanje dalmatinskih slikara u novijem likovnom strujanju Hrvatske ilustrira nekoliko slika značajnih ličnosti: "Portret P.M." M. Tartaglie, "Supetar" i "Portret slikara Uzorinca" I. Joba, "Vinograd" F. Simunovića, "Splitski pejzaž" B. Vidovića, "Motiv s otoka" A. Kaštelančića, "Dubrovačka placa" ranog preminuleg G. Rajčevića, "Portret djevojke" I. Dulčića i druge.

Podatke o likovnom životu na Rijeci za vrijeme i poslije drugog svjetskog rata crpimo samo iz djela R. Fonde, koji nam se svojim "Pariskim predgradjem" predstavio kao ozbiljan slikar, te K. Ostrogovića ("Lje-

to"). Poslije oslobođenja ovdje radi niz likara od kojih su u galerijskim zbirkama zastupani J. Smokvina, N. Uzorinac, V. Udratny, N. Škanec i A. Zunić.

Slikarstvo u Gornjoj Hrvatskoj zaступano je najbrojnije. Pored već spomenutih Becićevih, Hermanović i Babićevih djela nižu se slike nadarenog Uzelca koji već dulje vrijeme zajedno sa Junekom djeluju u Perizu, O. Glihe ("Portret A.S."), V. Svečnjaka ("Podvežica"), V. Kumbatović ("Krčki pejzaž"), Z. Sulentić ("Crvena vrata"), V. Šeferova ("Stare kuće u Korčuli"), E. Kovčevića ("Svijetle"), N. Reizera ("Portret M.J."), P. Murtića ("New-York") S. Sohaja ("Pejzaž"), V. Murtić ("Place de la Concorde"), ~~V. Šimunović~~ R. Sablić ("Motiv iz Gračana") ~~M. Stanića~~ ("Sunrak"), J. Vamšte ("Mrtva priroda") drugih.

Istarski slike i A. Motika i B. Bulić, koji već dulje vrijeme rade u Zagrebu prezentirani su: Motika sa akvarelom "Interieur" i gouscheom "IZ klaonice" a Bulić zanimljivim "utoportretom" s humorističkom notom.

Cisti akvarel gaji u Hrvatskoj poslije Slave Račkaj samo Ivan Domac, koji je u toj grani slikarstva donio uspјelih ostvarenja ("Breskve" i "Slavenski pejzaž")

Grupa "Zemlja", iako ne potpuno, predstavljen je u ovoj galeriji sa nekoliko autora i njihovih djela. Tako su tri velike slike jednog od njezinih osnivača Frane Hegedušića ("Doklade", "Rekvizicija" i "Zadušnice"). Po tematici i shvaćanju njemu su blizi njegovi bivši učenici Generalić ~~XXXIII~~ ("Mrtva priroda s puranom") i Kraž ("Sljunčara na autostradi") dok je Virko Virius također seljak, autodidakt ("Svjetovi"

Uvid u likovna ostvarenja srpskih slikara pružaju nam impresivne slike Petra Dobrovića ("Dubrovački pejzaž" i "Gručka luka"), N. Vilunovića ("Pejzaž"), Đedje Miloševljevića ("Triumfalna kapija"), N. Maskarelia ("Porodica") te zanimljiva ostvarenja L. Vozorevića ("Portret žene"), P. Omčikusa ("Podvežica"), A. Lukovića ("Kalemegdanske ruže"), S. Bogojevića ("Dječak"), Z. Petrović ("Utoportret") i B. Ničajlovića ("Beograd").

U svojoj težnji da prikaže jevnosti suvremenu likovnu umjetnost Galerija ima posebnu zbirku grafike, kojom je prikazano umjetničko djelovanje slikara i kipara u toj grani likovne umjetnosti. Crtežima olovkom i tušem, bakropisima, bakrerezima, monotypima i litografijsima zastupani su Kraljević, Rečki, Babić, Angelović, Eynier, E. Kovčević, Marta Ehrlich, Z. Hegedušić, N. Hegedušić, F. Simunović, S. Sohaj, V. Becić, Gecan, Sumanović, Dobrović, Zunić, Tartaglia, Vačić, Restek, Hangja, Simaga, Svečnjak, Prica, Sešić, Postružnik, Steiner, Lovrenčić, Melkus, Kraž, Radauš, Smokvina, Dulčić i

Džemonja.

Zbirka plastike (naročito XX.stoljeća) po broju eksponata i njihovoj vrijednosti dolazi u našoj republici odmah iza Moderne Galerije u Zagrebu.Dok plastiku XIX.st.predstavlja samo jedan realistički portret I. Rendića ("Portret riječkog građanina Gorupa"),zbirci skulpture hrvatskih kipara,da postane jedna od najboljih manjka djelo njezinog najvećeg majstora Ivana Meštrovića.Pored detalja spomenika N.Tita u Kumrovcu i portreta N.Pijade kipara A.Augustinčića tu zbirku sačinjavaju istaknuta djela F.Kršinića ("Kiper","Akt" i "Njegovateljica ruža") te ostvarenje V.Radauša ("Prijenos ranjenog partizana" i "Petrica i galženjaci") ~~I~~ I Ivo Lozica,taj veoma nadareni mledi kiper,koga su fašisti strijeljali kao trsca u njegovu rodnu mjestu Lubardi 1943 godine pokazuje svojim uspjelim "ktom",kakav je talent izgubilo hrvatsko kiparstvo.Pavlu Periću ilustrira "Svelja",karakterističan tip žene iz Dalmatinske Zagore,a Hinku Juhnu "kt".Mladji:V.Bakić i K.Angeli-Radovani,koji u svojim djelima traže i nalaze nove načine izražavanja te V.Rukljač<sup>"Prenos ranjenog partizana"</sup>- razvili su poslije oslobodjenja svoju punu djelatnost.O tome svjedoče i njihovi radovi:"Portret pjesnika Kovačića" V.Bakića te "Portret Ive Lole Ribara" "Portret slikara Schaja" i "Tečkrlica" Koste Radovana.Najmladja generacija predstavljena je djelom,odnosno "Portretom B.C." mladoga kipara D.Džamonje.

U umjetničkom životu Rijeke ne području kiparstva ~~pripadaju~~ pored ostalih uđenje Vinko Matković,čije nem umjetničke sposobnosti prikazuje njegov "Portret Kresnika".

Kao što je vidljivo,eksponati izloženi u zbirkama riječke galerije mogu svakom posjetiocu pružiti presjek kroz likovna ostvarenja ~~mnogih~~ naših ~~umjetnika~~ umjetnika.Romanjanje prostora onemogućava,međutim,da se izlože i druge djela (slike,arteži i skulpture) inostranih umjetnika,starih i suvremenih (Holandeza,Talijana,Nijemaca,Madžara,Austrijanaca,Poljsaka i drugih),koja su međutim,pristupačna naučnim radnicima.

Tremda se ni u kojem slučaju ne bi moglo reći,da je riječka galerija mrtva ustanova,ipak je posjet daleko od toga da bi zadovoljjavao.U prošloj godini kroz nju je prošlo tek oko 9.000 ljudi,uglavnom domaćih i stranih turista i ekskurzija.Vjerojatno je veći dio riječana i prošao kroz nju,ali je potrebno objasniti,da Galerija nije u tanova,koju je dovoljno samo jednom posjetiti.S takvom ustanovom potreban je neprekidan kontakt,tim više što za to postoji mogućnost,jer je ona pristupačna javnosti tri puta u tjednu (nedelja od 10 - 13,utorak i četvrtak od 9 - 12) a za ekskurzije i

strance svaki dan u uredovno vrijeme.

Galerija posvećuje naročitu pažnju izložbenoj djelstnosti, smatrajući, da je ona najvažnija u pogledu estetsko-umjetničkog odgoja naših mđnih ljudi. Pomoću što kvalitetnijih izložbi, povremenih predavanja i stručno-popularnih prikaza ona nastoji zainteresirati što širi krug ljudi za likovnu umjetnost uopće, a svoje zbirke nepose. U istom cilju i s istom namjerom Galerija je snimila pored 576 crno-bijelih snimaka još oko 70 snimaka svojih najvrijednijih eksponata u boji i načinila diapositive. Na taj način moći će se u radnim kolektivima, školama, tvornicama i ostalim mjestima naše oblasti uz popularna predavanja prikazivati umjetnička djela naših najistaknutijih likovnih umjetnika.

Iako postoji relativno kratko vrijeme o Galeriji likovnih umjetnosti pisano je prilično mnogo, a naročito u zadnje vrijeme. Od većih i značajnijih prikaza i članaka treba navesti: "Galerija u palači guvernera" (Lj. Babić - Vjesnik u srijedu od 22.IV.1953); "Galerija likovnih umjetnosti na Rijeci" (B. Vižintin u Biltenu Instituta za likovne umjetnosti br.1); "Decine di disegni nella Galleria di Belle Arti" (Martini - Voce del popolo od 8.V.1949); "Galerija likovnih umjetnosti u Rijeci" (<sup>B. VIŽINTIN</sup> Zbornik o Rijeci, izd. Matice Hrvatske 1954); "Tre anni di vita della Galleria di arti figurative" (B. Vižintin u Voce del popolo od 11.XI.1952).

<sup>Ma da</sup> ~~Uma~~ u svojoj biblioteci posjeduje relativno malen broj stručnih knjiga (396 kom.) njome se pored historičara umjetnosti služe i likovni umjetnici ovoga kraja. Nežalost, zbog ograničenih financijskih sredstava, Galerija nije bila u stanju do sada izdati jedan stručan i pregledan katalog za kojim se osjeća neophodna potreba. Prva publikacija ove ustanove bio je nedavno štampani katalog izložbe "Salon 54" suvremenog slikarstva i kiparstva FNRJ sa kojim je Galerija počela svoju publicističku djelatnost.

Pored prostora, koji će se već u dogledno vrijeme povoljno riješiti i stručnih publikacija, jedan od osnovnih problema jest problem stručnog kadra. U riječkoj galeriji radijix za sada samo jedan stručnjak a to je sam direktor (stručni suradnik Boris Vižintin). Nužno je potrebno, da Galerija dobije još jedno stručno lice čime bi bio omogućen vrći elasticitet u radu ove kulturne ustanove na teritoriju, koji zaslužuje posebnu brigu i pažnju.

Boris Vižintin